

ЭЭТЭР «МОНОПОЛИСТ» ДИЭН ТЫЛ ИС НОМБУН ДЬОН ӨЙЛӨӨН ЭРЭЛЛЭР

СМОЛЕНСКАЙ Военкоматтар нийслэлнэгэр Росси армивитыгэр ичхаттары илгырыл бонхуруога сымтымык турар. Эдэр дзон байманын нэин толүүртэн нуотуна сатбаллара үксэи нээр. Бүгүн хас биирдни призывник учуокка илдылаар. Смоленскийга военкоматтар армивда илгырылгаччылар дывэлэрингэр сымдын, кинилэр төрөншүүтэрини кытта сэлэргэлаллар, оёолор сэрин ханык көрүгэр сулуусалылар бидалахтарын бидэсэллэр уюнна, кылабманын, армейский олох, туһата суох мытымык быт сымлар тустарынан ардыгар сымсхаллаах ойдобулү бйаараллар.

Призывниктарга байманын чаастарга уюнна училдиеларга көрсүһүүлэр тэриллэллэр.

Синимокка: онук көрсүһүлэртэн түгэн, Саллаат иинэ үчүгэй абит.

Аңар кырытыттан хайдах сатаныай

Тыя хаһаайыстыбатын
управлениета, баһаары-
най инспекция, энерго-
назор.

Спорт

Эдэрдиин-эмэнниин эрийсэн...

Ааспыт иэдэлдэ республика дуобанка хамаандан бастыр ийин күрэхтэни буолан ааспыт. Ойно 12 хэсиктэ дэтан 60 киһи оонньообута. Ити ийигэр 6 спорт маастара, 40 маастарга кандидат киниэйдиттэрэ. Кинилэр ортолоругар 20 үөрэнээччи баара. Бастаан билиги оройуонмут хамаандата лидердээн испитэ. Кэтин олус табыллан оонньообут таасталар кыайылаабылан тахсыбыттарын туһунан республика хамаатыгар суруйдулар.

Билиги хамаандабыт ситиһилээхтэни оонньоон ийинс миэстэбэ тааста. Бастаан дуоскада оонньообут Коля Кыһын биэстэ хотон, биридэ хотторон улахан кыахтаабын көрдөрдө. Дуоскатыгар ийинс буолла. Оттон иккис дуоскада Вася Кыһын, үйүсэ Зоя Петрова, 100 харахтаах дуобанка Мария Бурдынырова үчүгэй түмүктэри ситиһтэр. Оройуон ааспыт сыллаах чемпионна Зоя Петрова хамаанымтаагар даданы ситиһи-

лээхтэни оонньоото. Вася дуоскатыгар үйүс буолла. Мария Бурдынырова сүрдээх чуолнайдын, аралдээхтэни оонньоото. Эр дьонго 100 харахтаах дуобанка И. Новгородов иэдэлдээн оонньоотун уонна түөртэ хотторон, үстэ кыһын, уопсайа 5 очколаах турнуры түмүктэтин.

Үйүс миэстэбэ Дьоккуускай куорат эдэр оонньооччулара таастылар. Оттон 100 харахтаах дуобанка эр дьонго В. Хорин (Дьоккуускай), дыахталларга В. Захарова (Бүлүү) бастаатылар. Шура Кузьмина иккис буолла. Үйүс быһымынан блиц-турнир чыгылына. Манна республика күүстээх оонньооччуларын 3 очконан бырабан «Вася Кыһын холнутук бастаата уонна 2000 солк. бириэмийэлээнэ.

Ити кэтинтэн 6 көдүүнэ дуобатчыттар матчу-турнирдаа тархыһа. 16-гар дьэри састаахтарга кэтинтэн Гая Колесов, 20-гар дьэри Вася Кыһын, 30-гар дьэри А. Бурдашев (Уус-Алдан).

40-гар дьэри А. Азаров (Нам), 50-гар дьэри И. Пинигин (Таатта), 50-тан үөһэ Н. Саваннов (Дьоккуускай). Оонньоу олус эриһиннээхтэни барда. Тиһэх турга саамай элбэх маастардаах 50-гар дьэри уонна ийинтэн үөһэ састаах көлүөнэлэр ийини эиэстэни былдыастылар. Ойно ветераннар кыайдылар. Ол эрэри 28,5 очколаах И. Пинигин хамаандата бастаата. эмиэ ийитчэ очколаах А. Бурдашевтаах (30-гар дьэри) ийинсэ, 28 очколаах ветераннар үйүсэ таастылар. Бу күрэхтэниги билиһинтэн Д. П. Кладкина ветераннара, Г. Колесов, С. Новгородов, В. Туранин оҕолорго кытыһылар. Урууска Россия чемпиона, Союз призера Д. П. Кладкина бу сырыыга 5-тэ оонньоон үс очколаах төнүһэ. Матч-турнир дьон боллохтотун тарта.

Ити күнүбүргэ дуобат федерациятын муһуһа буолла. Ойно финалыта уонна спорт министрствотун министрин солбуйааччы В. П. Ноговицын, президент референс М. В. Дружбынов кытыһылар. Кинилэр дуобат Саха сиригэр түстүү уонна бөксө курдук үчүгэй түмүктэри биэрэн сөптөөгүн бэлэттэтилар.

П. КАЛАЧЕВ.

Оҕоһут. Хатылы оекуюлатын V кылааһын үөрэнээччигэ Федоров Васек ыарахан ыарыһтан билиһинтэн барытаах турга тиһэх суолугар атаарга күүс-көмө, тирэх буолбут, аһымытын үлэстэбит аймахтарбытыгар, биридэ үлэллэр дьоммутугар, доһотторбутугар, илалыһа оҕолоругар, ийиндэр төрөппүттөрүгэр, «Хатылы» та-

ПРЕДПРИЯТИЕЛАР, СОВХОЗТАР САЛАНААЧЧЫЛАРЫН ИСТИННЭРИГЭР

Саха Республикатын Социальнай көмүскэлгэ министрствотун лицензиятыгар ологуран, «Никомтех» предприятие саага бухгалтерскай Счеттар былааннарын билиһэ бухгалтердары кэтэхтэн үөрэтэр курска илээччилэри ытылар.

Бу курсу бүтэрбит бухгалтер бэйэтин предприятитын, совхозун, финансовый балаһыанньатын сорох истатыйаларын, бухгалтерскай үчүгүн систематын туһарыада уонна саага Счеттар былааннарыгар кинигэ аттестацияланарыттан бөксөхөһөр.

Үөрэтэни болдьоһо икки аһар ый. Занятиелар кулун тутар 25 күнүттэн (ааһааналлар, Илээччилэргэ почтаанан инструкциялар үлэлэр, методическай пособиелар, ытылааллар. Үөрөһү бүтэрдэххэ, норуоттар икки

Күндү биридэ үлэллэр табаарыһынан Петр Петрович АНДРОСОВЫ 55 сааһыа туолар уонна бөчүөттээх сыһыалаһа таастар кэрбэни күлүһүөн ис сүрэхиниттэн ийини эиэрдээбит. Баллаһар, нурданы барыһа, үһүһүн дьахтөөхтүн олоһорго баарабыт.

Оройуоннаагы электросети коллектива.

х х х

Күндү күн-күбэй ийэбитин, эиэбитин Мария Петровна ТОСКИНАНЫ уонна аһары аһабытын, эиэбитин Егор Семёнович БОЯКНОВЫ ыат

ҮЛЭЛИИ, ҮӨРЭНЭ КЭЛИНГ

Саага тархыһыт «Алма-Даймонд» анционернай обществона: —бастааһынай үлээтэ омук тыһыа билэр (индустриаль) үлэбастыт маада, Оклада — 20 тыһ. солк.; —35-гар дьэри саас-

таах кыргыттар, дыахталлар үлээтэ ыларга көпсөтүнэ ытырыллылар. —обществона омук тыһыа билэр 5 үлэллэр кыргыттар наадалар; —алмааһы кырым-лырга үөрэтэни иккис нурдугар 35-гар дьэри

саастаах дьон бөһүдэлэһингэ ытырыллылар. —Үлэллэри уонна үөрэтэни баралахтар үлэллэр хайаччыны кинигэргэ кэлэ билсин. Тел. 21-732.

Үлэллэр хайаччыны кинигэ.

БИЛЛЭРИИЛЭР

тоһаһынаагы биридэниин 3 ил. солк. аһаһа аһымыт Төлөбүргэ—уруукай, Сайаһынаа кулун тутар 1 күнүгэр дьэри ылабыт. Тел. 21-334. Комбинат счеллут 60807.

Администрация.

х х х

«Чэпир» дьобус предприятие мааһыааччыга ГАЗ-САЗ-3304 мааркалаах бөртөөтүгэр ая-

МАХТАНАБЫТ

баарыстыба дирекциятыгар, Хатылы сельсоветыгар, пөһиллээх дыахталлар, оройуоннаагы үөрэх управлениитыгар, норуот үөрэһиритин үлэллэриги профсоюзун райкоһугар, пөһиллээх олохтоохторугар дьирги махталбытын тиэрдэбит.

Федоровтар дьэ кэргэн.

Сувенирнай оҕоһунтара—чороону, кытыһына, маастарчаагы, оҕуолу, хоһуу уо. д. а. оҕорорго сааһастары ылабыт. Аадырыһыт: Чурапчы сал. Петровский уул. 12 №-ра.

«Айыһаан» Сыннаһаан дьэстэ.

ЧУЧИРОВ Иван Иванович

олбүтүһүн дьирги кутурданын тиэрдэллэр. —Оҕолоругар, күтүөтүгэр, кэһиниттэр, сөһүннэргэ, сөһүн ийиниттэр, маһы таһастылар комбинат администрацията, профкома.

Булуе оройуоннаагы ис дьыала отделын начальнига

АЛЕКСЕЕВ Юрий Афанасьевич

соһумардык олбүтүһүн дьирги кутурданын тиэрдэллэр. —Балтыгар оройуоннаагы социальнай көмүскэл управлениитын пенсионнай отделын специалиһа Галина Васильевна, күтүөтүгэр райсовет председателэ Афанасий Афанасьевич Захаровтарга народнай депутаттар оройуоннаагы Сэбиэттэргэ, оройуон дыахталтата.

БЫГАНОВ Иван Иванович

эдэр сааһыгар хоһолтоохтун олбүтүһүн дьирги кутурданын тиэрдэллэр. —Ийиттэргэ Матрена Тимофеевна, ийиттэргэ Иван Андреевич Быгановтарга Одьулуун сельскай Сэбиэтэ, пөһиллээх дыахталтата. —Эмиэ ийиндэргэ, аһыһыларга аймахтара. —Эмиэ кинилэргэ, аймахтарыгар, таһаарыстарыгар биридэ үөрэммиттэргэ.

Тыһыһы ийэбит, эиэбит, хос аһыһы, аһыһы.

БАРАШКОВА Анна Яковлевна

74 сааһыгар ылдыан олбүтүн, дьирги кутурууан туһун, бары үлэллээхтэригэр, билэр дьонугар ийитиннэрибит. —Оҕолор, сөһүннэргэ, хос сөһүннэргэ, балтыларга, бырааттарга, кийинтэргэ, күтүөттэргэ.

Барашкова Анна Яковлевна олбүтүһүн дьирги кутурданын тиэрдэллэр. —Оҕолоругар, бары чугас дьонугар Чурапчытаагы республиканскай спорттанын ийитинтэ-оҕуолу коллектива.

«Никомтех» предприятие.

Учредители (соучредители) газеты «Сага олох» — Министерство печати и массовой информации Республики Саха (Якутия), Редакция, Местная администрация района, Районный Совет народных депутатов. Газета издается на якутском языке, выходит во вторник, четверг и субботу. Индекс газеты 54967. Объем — 1 усл. печ. лист. Тираж — 3862.

Редактор П. И. ПОПОВ.

НАШ АДРЕС: 678700, с. Чурапча, ул. Карла Маркса, 26 «а». ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 21-332, отделы — 21-265, общ. — 21-505.